

t64_tdlat_2
(TMFFa93UXg3Pg2saqZvEiS8pLGfBnkbVHap)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v6_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_tarski X0 X1) \Rightarrow (k2_xboole_0 X0 X1 = X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0))) \Rightarrow (k4_subset_1 X0 X1 X2 = k2_xboole_0 X1 X2) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v6_tops_1 X1 X0) \Leftrightarrow (X1 = k1_tops_1 X0 (k2_pre_topc X0 X1)))) \quad (3)$$

Theorem 1

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (((v6_tops_1 X2 X0) \wedge (r1_tarski X1 X2)) \Rightarrow (k1_tops_1 X0 (k2_pre_topc X0 (k4_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1 X2)) = X2))))$$